Bahasa Isyarat New Zealand

Bahasa Isyarat New Zealand (NZSL) merupakan bahasa utama masyarakat tuli di New Zealand. Ia telah diiktiraf sebagai bahasa rasmi New Zealand pada April 2006, bersama bahasa Inggeris dan bahasa Maori.

NZSL berasal daripada Bahasa Isyarat British (BSL), dan boleh dikatakan sejenis loghat BANZSL. Terdapat 62.5% persamaan antara BSL dan NZSL, berbanding dengan 33& persamaan dengan Bahasa Isyarat Amerika Syarikat.

NZSL banyak menggunakan bentuk bibir bersampingan isyarat tangan dan pergerakan muka untuk menyampaikan isyarat. Kosa katanya termasuklah konsep Maori seperti marae dan tangi, serta isyarat tertentu untuk nama tempat di New Zealand.

Bahasa Isyarat New Zealand	
***New Zealand Sign Language* (NZSL)**	
Asli di	New Zealand
Penutur asli	>7700 sejak 2001 [1] (*tiada tarikh*)
Keluarga bahasa	BANZSL - **Bahasa Isyarat New Zealand**
Kod bahasa	
ISO 639-2	`sgn-NZ`
ISO 639-3	`nzs`

Rujukan

1. "Statistics NZ Census 2001" (http://www2.stats.govt.nz/domino/external/pasfull/pasfull.nsf/web/Media+Release+2001+New+Zealand+Disability+Survey+Snapshot+6+Sensory+Disabilities?open)

Diambil daripada "https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Isyarat_New_Zealand&oldid=4206827"

Laman ini kali terakhir disunting pada 03:25, 26 November 2017.

Teks disediakan dengan Lesen Creative Commons Pengiktirafan/Perkongsian Serupa; terma tambahan mungkin digunakan. Lihat Terma Penggunaan untuk butiran lanjut.